WICIPEDIA

Slofaceg

Iaith Indo-Ewropeaidd sydd yn un o'r ieithoedd Slafonaidd gorllewinol yw **Slofaceg**. Mae'n perthyn i'r ieithoedd Tsieceg, Pwyleg, Sileseg, Cashwbeg, a Sorbeg. Y Slofaceg yw iaith swyddogol Slofacia, ac yno fe'i siaredir gan 5.51 miliwn o bobl. Ceir hefyd nifer o siaradwyr yn y Weriniaeth Tsiec.

Mae'r Slofaceg yn perthyn yn agos iawn i'r Tsieceg, a cheir cymaint o gyd-eglurder rhyngddynt bod modd rhoi'r holl dafodieithoedd Slofaceg a Tsieceg ar gontinwwm ieithyddol, ac eithrio'r tafodieithoedd yn nwyrain Slofacia a Tsieceg Bohemia.[1]

Cyfeiriadau

1. **(Saesneg)** Slovak language (https://www.britannica.com/topic/Slovak-language). *Encyclopædia Britannica*. Adalwyd ar 2 Mehefin 2017.

*Eginyn erthygl sydd uchod am **iaith**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Slofaceg&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Slofaceg&oldid=3083084"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 16 Awst 2017, am 22:29.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.